

1735.

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

UKAZ
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA
CRNE GORE U REPUBLICI ARGENTINI

I

Opoziva se Gordan Stojović sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Argentini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Buenos Ajresu.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-1909/4

Podgorica, 27. decembra 2018. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

1736.

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA
CRNE GORE
U REPUBLICI MAKEDONIJI**

I

Opoziva se Predrag Mitrović sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Makedoniji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Skoplju.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-1909/2

Podgorica, 27. decembra 2018. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

1737.

Na osnovu člana 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 21/09), a u vezi sa članom 4 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. decembra 2018. godine, donijela je

ODLUKU
O DAVANJU U DUGOROČNI ZAKUP ZEMLJIŠTA NA LOKALITETU BRISKA GORA,
OPŠTINA ULCINJ

1. Daje se u dugoročni zakup zemljište koje je u svojini Države Crne Gore na lokalitetu Briska Gora, Opština Ulcinj, koje obuhvata katastarske parcele: br. 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 662/1 i 662/1 - KO Briska Gora; br. 39/1 i 62/1 - KO Zoganje; broj 227/1 - KO Darza, Opština Ulcinj, ukupne površine 6.621.121 m², radi izgradnje solarne elektrane.

2. Zemljište iz tačke 1 ove odluke sastoji se od zemljišta površine 2.930.243m², za koje postoji prostorno-planska dokumentacija sa namjenom za izgradnju solarnih elektrana i zemljišta površine 3.690.878m², za koje će se naknadno donijeti prostorno-planska dokumentacija.

3. Zemljište iz tačke 1 ove odluke daje se u dugoročni zakup, na period od 30 godina, Konzorcijumu Fortum i EPCG – kojeg čine Fortum Corporation, Finska, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić i Sterling & Wilson International FZCO (u daljem tekstu: Konzorcijum), kao prvorangiranom ponuđaču po sprovedenom Javnom pozivu za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj, radi izgradnje solarne elektrane, po cijeni od 0,33 €/m².

4. Prava i obaveze između Države Crne Gore i Konzorcijuma utvrđuju se Ugovorom o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane.

5. Rok za zaključenje ugovora iz tačke 4 ove odluke je 31. decembar 2018. godine.

6. Ovlašćuje se Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, da u ime Vlade Crne Gore potpiše ugovor iz tačke 4 ove odluke.

7. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:07-6166

Podgorica, 27.decembra 2018.godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1738.

Na osnovu člana 22 stav 8 i člana 23 stav 10 Zakona o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka („Službeni list CG“, broj 53/16), Ministarstvo saobaračaja i pomorstva donijelo je

**PRAVILNIK
O BLIŽEM SADRŽAJU PROCJENE I PLANA
BEZBJEDNOSNE ZAŠTITE LUKE**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži sadržaj procjene bezbjednosne zaštite luke i plana bezbjednosne zaštite luke.

Član 2

Procjena bezbjednosne zaštite luke, pored podataka utvđenih Zakonom o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka i ISPS pravilnikom o bezbjednosnoj zaštiti brodova i lučkih područja, sadrži i:

- eventualne nedostatak, koji se odnose na ljudski faktor, infrastrukturu, politike i postupke;
- prioritetne mjere i njihovu efikasnost radi otklanjanja nedostataka u luci;
- područja koja su relevantna za bezbjednosnu zaštitu luke, uključujući i granice luke;
- bezbjednosna pitanja koja se odnose na kontaktne tačke između lučkih operativnih područja;
- lica zaposlena u luci koja podliježu bezbjednosnoj provjeri zbog prisustva u područjima visokog rizika;
- djelove luke koji se određuju prema stepenu bezbjednosnog rizika;
- identifikaciju mogućih rizika u sezoni kada je povećan dolazak brodova u luci ili drugih događaja koji se ne dešavaju stalno u luci;
- djelove lučkih područja, kao što su: položaj, prilazi, izvori napajanja električnom energijom, komunikacioni sistem sa podacima o svojini i korisnicima i druga pitanja od značaja za bezbjednosnu zaštitu;
- scenarije bezbjednosnog rizika za luku ili djelove njene infrastrukture, teret, prtljag, putnike ili transportnu opremu unutar luke koji mogu biti direktni ciljevi prijetnje;
- eventualne posljedice prijetnji koje mogu biti direktne ili indirektno i koje mogu dovesti do ljudskih žrtava;
- mogućnost povezanosti nezgoda u luci;
- osjetljivost svakog lučkog područja;
- organizaciju bezbjednosne zaštite luke sa licima zaduženim za bezbjednosnu zaštitu luke;
- nedostatke bezbjednosne zaštite luke koji se odnose na organizaciju i postupke zaštite;
- mjere i postupke koji će se sprovođiti radi smanjivanja nedostataka bezbjednosne zaštite luka, nadzor nad bezbjednosnom zaštitom na cijeloj luci ili njenom dijelu, uključujući i utvrđivanje identiteta putnika, zaposlenih u luci ili drugih lica koja su angažovana u luci, posjetilaca i posade brodova i nadzor tereta i prtljaga;
- mjere i postupke u slučaju povećanja stepena bezbjednosne zaštite;
- mjere i postupke u slučaju sumnjivog tereta, prtljaga, nepoznatih paketa, goriva, zaliha ili lica, poznate opasnosti prilikom uklanjanja opasnosti;
- mjere i postupke radi ograničavanja ili ublažavanja posljedica nastalih usled ugrožavanja bezbjednosti u luci;
- način sprovođenja mjera i postupaka bezbjednosne zaštite luke sa licima zaduženim za sprovođenje pojedinih mjera;
- odnos prema drugim planovima bezbjednosne zaštite i njihovim mjerama;
- način komunikacije prilikom sprovođenja mjera i postupaka;
- način zaštite informacija u pogledu bezbjednosne zaštite luke;
- način upoznavanja lica sa neposrednom opasnošću u luci i upoznavanje javnosti, prema potrebi.

Član 3

Plan bezbjednosne zaštite luke, pored podataka utvđenih Zakonom o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka i ISPS pravilnikom o bezbjednosnoj zaštiti brodova i lučkih područja, sadrži i:

- mjere bezbjednosne zaštite za područja različitih bezbjednosnih funkcija;
- način obezbjeđivanja, prema potrebi, različitih mjera za pojedine djelove luke, promjeni stepena bezbjednosne zaštite i obavještanju u vezi sa segmentima bezbjednosne zaštite luke;
- organizacionu strukturu sa postupcima i licima zaduženim za bezbjednosnu zaštitu luke;
- zahtjeve za prilaz luci ili djelovima luke;
- način kontrole identiteta lica, prtljaga i tereta;
- način kontrole identiteta putem identifikacionih kartica lica kojima su kartice dostupne;
- način komunikacije sa licima koja vrše nadzor tereta, prtljaga i putnika;
- postupke i mjere rukovanja sumnjivim teretom, prtljagom, gorivom, zalihama ili licima, uključujući utvrđivanje bezbjednosnih područja;
- zahtjeve praćenja djelova luke, u skladu sa procjenom bezbjednosne zaštite luke;
- način označavanja područja za pristup;
- način komunikacije lica zaposlenih u luci i lica koja su uključena u bezbjednosnu zaštitu luke;
- način izvješćavanja o događajima kojima se može ugroziti bezbjednosna zaštita u luci, radi brzog reagovanja i obavješćavanje lica odgovornog za bezbjednosnu zaštitu u luci;
- način usklađivanja mjera sa drugim planovima ili aktivnostima koji se primjenjuju u luci;
- način obuke i sprovođenja vježbi za lica zadužena za bezbjednosnu zaštitu luke.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 342/18-05-9916/2

Podgorica, 24. decembar 2018. godine

Ministar,
Osman Nurković, s.r.

1739.

Na osnovu člana 3 stav 1 Zakona o medijima („Službeni list RCG“, br. 51/02 i 62/02), Ministarstvo kulture donijelo je

**PRAVILNIK
O NAČINU I USLOVIMA RASPODJELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA CRNE GORE ZA
FINANSIRANJE ODREĐENIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA KOJE REALIZUJU
MEDIJI**

Član 1

Raspodjela sredstava iz budžeta Crne Gore (u daljem tekstu: budžetska sredstva) za finansiranje određenih programskih sadržaja koje realizuju mediji, vrši se na način i pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Član 2

Budžetska sredstva se dodjeljuju osnivačima medija za programske sadržaje iz kulture, nauke i obrazovanja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Radi dodjeljivanja budžetskih sredstava za finansiranje programskih sadržaja iz člana 1 ovog pravilnika osnivači medija podnose projekte.

Projekat iz stava 2 ovog člana, podrazumijeva programsku cjelinu (žanrovsku i vremensku) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u smislu stava 1 ovog člana.

Član 3

Budžetska sredstva dodjeljuju se na osnovu javnog konkursa.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju osnivači medija koji su upisani u evidencije medija koje vodi Ministarstvo.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, budžetska sredstva mogu se dodjeljivati i po zahtjevu osnivača medija, na osnovu pojedinačnih projekata.

Član 4

Organ državne uprave nadležan za poslove medija (u daljem tekstu: Ministarstvo), prilikom raspisivanja javnog konkursa i odlučivanja po zahtjevu iz člana 3 ovog pravilnika, vodi računa o aktivnostima iz pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, koja se odnose na medije.

Član 5

Javni konkurs raspisuje Ministarstvo u toku tekuće godine za narednu godinu, koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Član 6

Kriterijumi za vrednovanje projekata su:

- značaj projekta za ostvarivanje i unaprijeđivanje informisanja stanovništva lokalne zajednice;
- doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja i vrijednosti u lokalnim štampanim medijima;
- detaljan opis projekta i detaljna finansijska projekcija usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
- doprinos razvoju medijske pismenosti;
- doprinos razvoju etike u medijima.

Javni konkurs sadrži bliže kriterijume za vrednovanje projekata i rok za podnošenje prijave koji ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Član 7

Osnivač medija može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Ako je osnivač medija izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa po jednim projektom za svaki medij.

Član 8

Vrednovanje projekata po javnom konkursu vrši komisija koju obrazuje Ministarstvo.

Za članove komisije određuju se lica koja su svojim profesionalnim djelovanjem prepoznata u medijskoj oblasti.

Aktom o obrazovanju komisije utvrđuje se sastav, zadaci, način rada i druga pitanja od značaja za rad komisije.

Član 9

Nakon vrednovanja projekata, komisija podnosi Ministarstvu obrazloženi prijedlog za finansiranje projekata sa programskim sadržajima iz člana 2 ovog pravilnika.

Član 10

Na osnovu prijedloga iz člana 9 ovog pravilnika starješina organa uprave nadležan za poslove medija (u daljem tekstu: ministar) donosi odluku o finansiranju projekata.

Odluka o finansiranju projekata objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Ako ministar ne prihvati prijedlog iz člana 9 ovog pravilnika, dužan je da o razlozima neprihvatanja u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga pisanim putem obavijesti komisiju i osnivače medija.

Član 11

Ministarstvo i osnivač medija koji realizuje projekat na osnovu javnog konkursa zaključuju ugovor o finansiranju i povjeravanju realizacije programskih sadržaja.

Ugovor sadrži naziv osnivača i naziv medija u kojem se realizuje projekat, sadržaj i trajanje obaveze proizvodnje programskog sadržaja, vrstu isključivih ili posebnih prava koja su tom mediju dodijeljena i izvor sredstava.

Član 12

Osnivač medija koji realizuje projekat je dužan da sredstva uplaćena iz budžeta Crne Gore koristi isključivo za odobrene namjene u realizaciji projekta.

Ako prilikom realizacije projekta dođe do odstupanja od utvrđenih obaveza, Ministarstvo, u vršenju nadzora nad realizacijom obaveza iz ovog ugovora, može:

- zatražiti ispunjenje ugovorenih obaveza u primjerenom roku;
- jednostrano raskinuti ugovor;
- tražiti povraćaj uplaćenih sredstava sa pripadajućom kamatom, ako se odobrena sredstva ne koriste namjenski u skladu sa ugovorom.

Član 13

Zahtjev za finansiranje pojedinačnih projekata može podnijeti osnivač medija koji je upisan u evidencije medija koje vodi Ministarstvo.

O zahtjevima iz stava 1 ovog člana odlučuje ministar na osnovu kriterijuma iz člana 6 ovog pravilnika.

Na osnovu odluke iz stava 2 ovog člana, Ministarstvo i osnivač medija zaključuju ugovor u skladu sa članom 11 ovog pravilnika.

Član 14

Izveštaj o utrošku odobrenih sredstava iz člana 11 i člana 13 stav 3 ovog pravilnika osnivači medija dostavljaju Ministarstvu u roku od 15 dana od dana realizacije projekta.

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-4799

Cetinje, 26. decembra 2018. godine

Ministar,
Aleksandar Bogdanović, s.r.

1740.

Na osnovu člana 79 stav 6 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova donijelo je

**PRAVILNIK
O PROGRAMU STRUČNOG OSPOSBLJAVANJA PRIPRAVNIKA ZA DIPLOMATSKO-
KONZULARNE POSLOVE**

Član 1

Lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika za rad na diplomatsko-konzularnim poslovima u Ministarstvu vanjskih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) stručno se osposobljava u skladu sa programom propisanim ovim pravilnikom.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Praktični dio stručnog osposobljavanja pripravnika iz člana 1 ovog pravilnika (u daljem tekstu: pripravnik) sprovodi se po programu koji obuhvata:

- upoznavanje sa organizacijom i nadležnostima Ministarstva;
- učestvovanje u radu organizacionog dijela u kojem se obavlja stručno osposobljavanje po uputstvima diplomate određenog kao mentora (u daljem tekstu: mentor);
- konsultacije sa mentorom;
- upoznavanje sa Zakonom o vanjskim poslovima, međunarodnim konvencijama, kao i drugim relevantnim propisima koji se primjenjuju u radu.

Član 4

Upoznavanje sa organizacijom i nadležnostima Ministarstva podrazumijeva upoznavanje sa osnovnim i posebnim organizacionim jedinicama i sekretarijatom Ministarstva i diplomatsko-konzularnim poslovima koji se odnose na bilateralne odnose, multilateralne odnose, ekonomsku diplomatiju, kulturnu diplomatiju, zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku Evropske unije, zajedničke NATO politike, konzularne poslove, poslove saradnje sa dijasporom - iseljenicima i međunarodno pravne poslove.

Član 5

Učestvovanje u radu organizacionog dijela u kojem se obavlja stručno osposobljavanje po uputstvima mentora podrazumijeva prisustvo radnjama koje preduzima mentor i mogućnost uvida u spise predmeta koje određuje mentor, kao i obavezu izrade nacрта akata, odnosno drugih materijala iz okvira rada organizacionog dijela u kojem se obavlja stručno osposobljavanje, pod nadzorom i uputstvima mentora.

Član 6

Konsultacije sa mentorom podrazumijevaju traženje potrebnih objašnjenja, smjernica i uputstava od mentora tokom sprovođenja stručnog osposobljavanja pripravnika.

Član 7

Upoznavanje sa Zakonom o vanjskim poslovima, međunarodnim konvencijama, kao i drugim relevantnim propisima koji se primjenjuju u radu podrazumijeva obavezu njihovog čitanja i primjene tokom stručnog osposobljavanja pripravnika.

Član 8

Teorijski dio stručnog osposobljavanja pripravnika sprovodi se po programu koji obuhvata sljedeće oblasti:

- Istorija Crne Gore i crnogorske diplomatije;
- Diplomatsko pravo i praksa;
- Konzularno pravo i praksa;
- Međunarodni odnosi i međunarodno pravo;
- Vanjska politika Crne Gore;
- Ekonomska i kulturna diplomatija.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 014/4-8/4-8

Podgorica, 26. decembra 2018. godine

Ministar,
Prof.dr Srđan Darmanović, s.r.

1741.

Na osnovu člana 163 stav 8, člana 170 stav 5 i člana 177 st. 4 i 7 Zakona o strancima („Službeni list CG“, broj 12/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

**PRAVILNIK
O OBRASCIMA ZAHTJEVA I DOZVOLA ZA PRIVREMENI I STALNI BORAVAK
DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE I ČLANOVA NJIHOVIH
PORODICA***

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak člana porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države, obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak državljanina države članice Evropske unije, obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak člana porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države, obrazac dozvole za privremeni boravak koja se izdaje članu porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države, obrazac dozvole za stalni boravak koja se izdaje državljaninu države članice Evropske unije, obrazac dozvole za stalni boravak koja se izdaje članu porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin države članice Evropske unije, obrazac dozvole za stalni boravak koja se izdaje članu porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države, podaci koje sadrži mašinski čitljiv zapis, kao i visina naknade troškova izrade obrazaca tih dozvola.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste se za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) strana putna isprava je pasoš, porodični pasoš, zajednički pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, pomorska knjižica, brodarska knjižica i druga putna isprava priznata u skladu sa međunarodnim ugovorima, na osnovu koje se može utvrditi identitet njenog imaoaca, a koja je izdata u skladu sa propisima o izdavanju putnih isprava druge države;
- 2) državljanin treće države je stranac koji nema državljanstvo države članice Evropske unije.

Član 4

Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak člana porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države podnosi se na obrascu koji sadrži: naziv: „Crna Gora“, naziv organa kojem se podnosi zahtjev, mjesto, datum podnošenja i broj zahtjeva, broj zahtjeva u formatu bar code zapisa, napomenu da se zahtjev popunjava čitko štampanim slovima, naziv: "ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK ČLANA PORODICE DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE KOJI JE DRŽAVLJANIN TREĆE DRŽAVE", pravni osnov, mjesta za unos podataka o: podnosiocu zahtjeva (jedinstveni matični broj, pol, prezime, ime, rođeno prezime, datum i mjesto rođenja, država rođenja, državljanstvo, bračno stanje, nivo obrazovanja i kvalifikacije, zanimanje i datum ulaska u Crnu Goru); vremenu predviđenog trajanja boravka; boravku u Crnoj Gori i prebivalištu u državi porijekla; važećoj stranoj putnoj ispravi ili ličnoj karti koju je izdao nadležni organ druge države (broj, datum do kojeg važi i naziv organa koji je izdao ispravu) i roditeljima (jedinstveni matični broj, prezime i ime, a za majku i rođeno prezime); saglasnost podnosioca zahtjeva o načinu obavještanja o statusu zahtjeva; izjavu podnosioca zahtjeva o tačnosti unešenih podataka, obavezi obavještanja o promjeni ličnih podataka i saglasnost da se njegovi lični podaci elektronski obrađuju, kao i mjesta za broj telefona i potpis podnosioca zahtjeva (Obrazac 1).

Član 5

Zahtjev za izdavanje dozvole za stalni boravak državljanina države članice Evropske unije i zahtjev za izdavanje dozvole za stalni boravak člana porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države podnosi se na obrascu koji sadrži: naziv organa kojem se podnosi zahtjev, mjesto, datum podnošenja i broj zahtjeva, broj zahtjeva u formatu bar code zapisa, napomenu da se zahtjev popunjava čitko štampanim slovima, naziv: "ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA STALNI BORAVAK", podatak da li zahtjev podnosi državljanin države članice Evropske unije ili član porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države; pravni osnov, mjesta za unos podataka o: podnosiocu zahtjeva (jedinствени matični broj, pol, prezime, ime, rođeno prezime, datum i mjesto rođenja, država rođenja, državljanstvo, bračno stanje, nivo obrazovanja i kvalifikacije i zanimanje); boravku u Crnoj Gori i prebivalištu u državi porijekla; posljednjem i prvom odobrenom privremenom boravku; važećoj stranoj putnoj ispravi ili ličnoj karti koju je izdao nadležni organ druge države (broj, datum do kojeg važi i naziv organa koji je izdao ispravu) i roditeljima (jedinствени matični broj, prezime i ime, a za majku i rođeno prezime); saglasnost podnosioca zahtjeva o načinu obavještanja o statusu zahtjeva; izjavu podnosioca zahtjeva o tačnosti unešenih podataka, obavezi obavještanja o promjeni ličnih podataka i saglasnosti da se njegovi lični podaci elektronski obrađuju, kao i mjesta za broj telefona i potpis podnosioca zahtjeva (Obrazac 2).

Član 6

Obrazac dozvole za privremeni boravak koja se izdaje članu porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države (Obrazac 3) je pravougaonog oblika, u vidu kartice, dimenzija 86 mm x 54 mm, izrađen od višeslojnog polikarbonata, u izvedenim tonovima pretežno plave boje, u koji se ugrađuju zaštitni elementi.

Obrazac iz stava 1 ovog člana izrađen je u skladu sa standardima ISO/IEC 7810 za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/IEC 10373 za testiranje fizičkih karakteristika.

Obrazac iz stava 1 ovog člana, na prednjoj strani, u gornjem lijevom uglu, sadrži Grb Crne Gore, a u središnjem gornjem dijelu nazive: "Crna Gora" i "DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK ČLANA PORODICE DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EU KOJI JE DRŽAVLJANIN TREĆE DRŽAVE", ispod Grba Crne Gore mjesto za fotografiju lica kome se izdaje dozvola, dimenzija 28 mm x 35 mm i optički varijabilni sigurnosni element kinegram sa motivom granica Crne Gore, Grba Crne Gore i oznake "MNE", koji zahvata desni dio fotografije. Sa desne strane fotografije nalaze se ugraviran zaštitni element "CG" i mjesta za: prezime i ime, pol, državljanstvo i datum rođenja lica kome se izdaje dozvola, broj dozvole, datum izdavanja, datum do kojeg važi i potpis lica kome se izdaje dozvola.

Obrazac iz stava 1 ovog člana, na poleđini, sadrži mjesta za: jedinstveni matični broj lica kome se izdaje dozvola, naziv organa koji je izdao dozvolu, u gornjem desnom uglu aplikaciju u obliku granica Crne Gore sa ucrtanim rijekama, a u donjem dijelu prostor za mašinski čitljiv zapis.

Član 7

Obrazac dozvole za stalni boravak koja se izdaje državljaninu države članice Evropske unije i obrazac dozvole za stalni boravak koja se izdaje članu porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin države članice Evropske unije (Obrazac 4) je pravougaonog oblika, u vidu kartice, dimenzija 86 mm x 54 mm, izrađen od višeslojnog polikarbonata, u izvedenim tonovima pretežno plave boje, u koji se ugrađuju zaštitni elementi.

Obrazac iz stava 1 ovog člana izrađen je u skladu sa standardima ISO/IEC 7810 za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/IEC 10373 za testiranje fizičkih karakteristika.

Obrazac iz stava 1 ovog člana, na prednjoj strani, u gornjem lijevom uglu, sadrži Grb Crne Gore, a u središnjem gornjem dijelu nazive: "Crna Gora" i "DOZVOLA ZA STALNI BORAVAK DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE", ispod Grba Crne Gore mjesto za fotografiju lica kome se izdaje dozvola, dimenzija 28 mm x 35 mm i optički varijabilni sigurnosni

element kinegram sa motivom granica Crne Gore, Grba Crne Gore i oznake "MNE", koji zahvata desni dio fotografije. Sa desne strane fotografije nalaze se ugraviran zaštitni element "CG" i mjesta za: prezime i ime, pol, državljanstvo i datum rođenja lica kome se izdaje dozvola, broj dozvole, datum do kojeg važi i potpis lica kome se izdaje dozvola.

Obrazac iz stava 1 ovog člana, na poleđini, sadrži mjesta za: jedinstveni matični broj lica kome se izdaje dozvola, datum izdavanja, naziv organa koji je izdao dozvolu, u gornjem desnom uglu aplikaciju u obliku granica Crne Gore sa ucrtanim rijekama, a u donjem dijelu prostor za mašinski čitljiv zapis.

Član 8

Obrazac dozvole za stalni boravak koja se izdaje članu porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države (Obrazac 5) je pravougaonog oblika, u vidu kartice, dimenzija 86 mm x 54 mm, izrađen od višeslojnog polikarbonata, u izvedenim tonovima pretežno plave boje, u koji se ugrađuju zaštitni elementi.

Obrazac iz stava 1 ovog člana izrađen je u skladu sa standardima ISO/IEC 7810 za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/IEC 10373 za testiranje fizičkih karakteristika.

Obrazac iz stava 1 ovog člana, na prednjoj strani, u gornjem lijevom uglu, sadrži Grb Crne Gore, a u središnjem gornjem dijelu nazive: "Crna Gora" i "DOZVOLA ZA STALNI BORAVAK ČLANA PORODICE DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EU KOJI JE DRŽAVLJANIN TREĆE DRŽAVE", ispod Grba Crne Gore mjesto za fotografiju lica kome se izdaje dozvola, dimenzija 28 mm x 35 mm i optički varijabilni sigurnosni element kinegram sa motivom granica Crne Gore, Grba Crne Gore i oznake "MNE", koji zahvata desni dio fotografije. Sa desne strane fotografije nalaze se ugraviran zaštitni element "CG" i mjesta za: prezime i ime, pol, državljanstvo i datum rođenja lica kome se izdaje dozvola, broj dozvole, datum do kojeg važi i potpis lica kome se izdaje dozvola.

Obrazac iz stava 1 ovog člana, na poleđini, sadrži mjesta za: jedinstveni matični broj lica kome se izdaje dozvola, datum izdavanja, naziv organa koji je izdao dozvolu, u gornjem desnom uglu aplikaciju u obliku granica Crne Gore sa ucrtanim rijekama, a u donjem dijelu prostor za mašinski čitljiv zapis.

Član 9

Mašinski čitljiv zapis obrazaca dozvola iz čl. 6, 7 i 8 ovog pravilnika sadrži podatke u skladu sa propisom kojim se utvrđuje sadržaj mašinski čitljivog zapisa obrazaca dozvole za privremeni boravak, dozvole za privremeni boravak i rad i dozvole za stalni boravak.

Član 10

Visina naknade troškova izrade obrazaca dozvola iz čl. 6, 7 i 8 ovog pravilnika iznosi 5,00 eura.

Član 11

Obrasci br. 1 do 5 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 12

Ovaj pravilnik objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“, a stupa na snagu danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

* U ovaj pravilnik prenesene su odredbe Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2004/38/EZ od 29. aprila 2004. godine o pravu građana Unije i članova njihovih porodica na slobodno kretanje i boravak na teritoriji države članice, o izmjenama i dopunama Regulative (EEZ) br. 1612/68 i ukidanju direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ.

01Broj: 011/18-88684/2

Podgorica, 26. decembra 2018. godine

Ministar,
Mevludin Nuhodžić, s.r.

1761.

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se ukida Odluka o skraćanju mandata starješinama organa lokalne uprave, broj 03-031-132/1, koju je donio predsjednik Opštine Danilovgrad i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke

Ustavni sud Crne Gore, u sastavu: predsjednik Dragoljub Drašković i sudije - Milorad Gogić, Miodrag Iličković, Desanka Lopičić, Mevlida Muratović i Budimir Šćepanović, na osnovu odredaba člana 149. stav 1. tačka 2. Ustava Crne Gore i člana 48. tačka 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 11/15.), na sjednici od 30. oktobra 2018. godine, donio je

ODLUKU

I UKIDA SE Odluka o skraćanju mandata starješinama organa lokalne uprave, broj 03-031-132/1., koju je donio predsjednik Opštine Danilovgrad i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

II Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

O b r a z l o ž e n j e

11. Rješenjem Ustavnog suda U-II br. 6/15, od 24. jula 2018. godine, po inicijativi Jelisavke Burić, iz Podgorice, pokrenut je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke, označene u izreci.

2. Predsjednik opštine Danilovgrad nije dostavio odgovor na stavove Ustavnog suda sadržane u Rješenju o pokretanju postupka.

3. Osporenom Odlukom propisano je:

“Član 1.

Skraćuje se mandat starješinama organa lokalne uprave.

Član 2.

O skraćanju mandata donijeće se pojedinačna rješenja starješinama organa lokalne uprave.

Član 3.

Izbor starješina organa lokalne uprave sprovedeće se u skladu sa zakonskim propisima, a do izbora starješina organa lokalne uprave postaviće se vršioци dužnosti.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

4. Ustavni sud je, nakon razmatranja sadržine osporene Odluke, utvrdio da je nesaglasna s Ustavom i zakonom i da su se stekli uslovi za njeno ukidanje.

5. Za odlučivanje u ovom predmetu pravno relevantne su odredbe sljedećih propisa:

Ustava Crne Gore:

”Član 1. stav 2.

Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Član 11. stav 3.

Vlast je ograničena Ustavom i zakonom.

Član 22.

Jemči se pravo na lokalnu samoupravu.

Član 113.

U lokalnoj samoupravi odlučuje se neposredno i preko slobodno izabраниh predstavnika.

Pravo na lokalnu samoupravu obuhvata pravo građana i organa lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.

Član 114. stav 1.

Osnovni oblik lokalne samouprave je opština.

Član 115.

Opština ima svojstvo pravnog lica.

Opština donosi statut i opšte akte.

Organi opštine su skupština i predsjednik.

Član 145.

Zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom.

Član 146.

Zakon i drugi propis objavljuje se prije stupanja na snagu, a stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Izuzetno, kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, zakon i drugi propis može stupiti na snagu najranije danom objavljivanja.

Član 149. stav 1. tačka 2.

Ustavni sud odlučuje :

2) o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.”

Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, broj 2/18.):

“Član 58. stav 1. tačka 9.

Predsjednik opštine:

9) imenuje i razrješava glavnog administratora, starješine organa, odnosno posebnih službi iz člana 69. st. 1. i 3. ovog zakona.

Član 79.

Glavnom administratoru prestaje mandat:

- istekom vremena na koje je imenovan;
- na lični zahtjev;
- prestankom radnog odnosa po sili zakona;
- razrješanjem.

Član 80. stav 1.

Glavni administrator razrješava se ako:

- ne obavlja ili nesavjesno obavlja poslove utvrđene zakonom, statutom opštine i aktima predsjednika opštine;
- je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora;
- je pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije;
- predsjednik opštine ne prihvati godišnji izvještaj o njegovom radu.

Član 81. st. 2. i 4.

Starješina organa, odnosno službe imenuje se na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od pet godina, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Starješini organa, odnosno službe prestaje mandat i razrješava se zbog razloga iz čl. 79. i 80. ovog zakona, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Član 124. st. 1. i 2.

U slučaju prestanka mandata glavnom administratoru, odnosno licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, može se odrediti vršilac dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja u skladu sa ovim zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vršioća dužnosti određuje organ nadležan za imenovanje, odnosno postavljenje lica koja vrše poslove visokog rukovodnog kadra i glavnog administratora.”

6. Iz citiranih odredaba Ustava proizilazi da građani u lokalnoj samoupravi odlučuju neposredno i preko slobodno izabраних predstavnika; da uređuju i upravljaju određenim javnim i drugim poslovima u interesu lokalnog stanovništva; da je osnovni oblik lokalne samouprave opština; da opština ima svojstvo pravnog lica i da su organi opštine skupština opštine i predsjednik opštine (član 113., član 114. stav 1. i član 115. st. 1. i 3.).

7. Načelo zakonitosti (član 145. Ustava) predstavlja jedno od osnovnih ustavnih načela i direktno je povezano sa načelom vladavine prava, koje utvrđuje da je država zasnovana na vladavini prava (član 1. stav 2.) i da je vlast ograničena Ustavom i zakonom (član 11. stav 3.). Posljedica ovakvih ustavnih određenja je da su organi vlasti vezani Ustavom i zakonom, kako u pogledu normativnih, tako i drugih ovlašćenja i podrazumijeva da se podzakonski propisi donose na osnovu normativno utvrđenog ovlašćenja donosioca akta. Prema Ustavu, generalno ovlašćenje za donošenje propisa (za izvršavanje zakona) ima Vlada, a organi uprave, lokalna samouprava ili drugo pravno lice, kada su na to, po određenim pitanjima, ovlašćeni zakonom. Drugim riječima, zakon mora biti osnov za donošenje podzakonskog akta i taj akt može obuhvatiti samo ono što proizilazi iz zakonske norme, a njom nije izričito određeno.

8. Ustavni sud je utvrdio da je osporenu Odluku donio Predsjednik Opštine Danilovgrad, dana 16. februara 2015. godine, s pozivom na pravni osnov sadržan u odredbama člana 57. stav 1. tač. 3. i 7. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 42/03., 28/04., 75/05. i 13/06. i "Službeni list Crne Gore", br. 88/09., 38/12. i 10/14.), čl. 55. i 58. Statuta Opštine Danilovgrad ("Službeni list Republike Crne Gore - Opštinski propisi", broj 30/04. i "Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", br. 19/08. i 12/11.) i člana 45. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Danilovgrad ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", broj 38/14.). Odredbama člana 57. stav 1. tač. 3. i 7. ranije važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je, saglasno odredbi člana 212. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", broj 2/18.), prestao da važi danom stupanja na snagu tog zakona, tj. 18. januara 2018. godine, bilo je propisano da se predsjednik opštine stara i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, odnosno da je ovlašćen da imenuje i razrješava starješinu organa lokalne uprave, stručne i druge službe, direktora agencije i menadžera.

8.1. Kako je, u konkretnom slučaju, predmet ustavnosudske ocijene opšti akt kojim se uređuju pitanja prestanka mandata i izbora starješina organa lokalne samouprave, on mora biti u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je donesen, a samim tim i s Ustavom. U postupku ocijene njegove ustavnosti i zakonitosti ispituje se da li je donijet od strane ovlašćenog organa, da li je donosilac imao zakonsko ovlašćenje za njegovo donošenje (pravni osnov za donošenje) i odgovara li propis po svom sadržaju okvirima koje mu je odredio zakon.

9. Ustavni sud je utvrdio da je osporenom Odlukom koju je donio predsjednik Opštine Danilovgrad povrijeđeno načelo legaliteta, iz odredbe člana 145. Ustava.

9.1. Naime, iz citiranih odredaba člana 79. i člana 80. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi proizilazi da glavnom administratoru prestaje mandat „istekom vremena na koje je imenovan; na lični zahtjev (...)” i da se razrješava ako „ne obavlja ili nesavjesno obavlja poslove utvrđene zakonom, statutom opštine i aktima predsjednika opštine; ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, (...)”. Saglasno odredbama člana 81. st. 2. i 4. Zakona, starješina organa, odnosno službe se imenuje na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od pet godina, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, dok njegov mandat prestaje, i razrješava se, zbog razloga propisanih odredbama čl. 79. i 80. ovog Zakona, kojima su uređena pitanja prestanka

mandata i razrješenja glavnog administratora. Iz citirane odredbe člana 124. stav 1. Zakona proizilazi da se u slučaju prestanka mandata glavnog administratora, odnosno lica koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, može odrediti vršilac dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja u skladu sa ovim zakonom, a najduže do šest mjeseci.

9.1.1. Nasuprot tome, odredbama čl. 1., 2. i 3., osporene Odluke predsjednik Opštine Danilovgrad je, bez ovlaštenja sadržanog u zakonu, skratio mandat starješinama organa lokalne uprave, odnosno uredio pitanja izbora starješina organa lokalne uprave, kao i postavljenja vršilaca dužnosti nosilaca tih funkcija do imenovanja, odnosno postavljenja u skladu sa zakonom. Ovakvim propisivanjem predsjednik Opštine Danilovgrad je, po nalaženju Ustavnog suda, prekoračio svoja ovlaštenja, jer je bez pravnog osnova, sadržanog u zakonu, uredio pravne odnose za koje nije ovlašten, koji su u nadležnosti zakonodavca i koji su već uređeni zakonom. Na taj način, osporenim Odlukom, po nalaženju Ustavnog suda, povrijeđeno je načelo legaliteta, kako u pogledu formalne (da pravni akt manje pravne snage mora biti saglasan sa pravnim aktima više pravne snage), tako i u pogledu materijalne zakonitosti (sadržine osporenog akta).

9.2. Ustavni sud je, takođe, utvrdio da je odredbom člana 4. osporene Odluke povrijeđeno ustavno načelo o objavljivanju i stupanju na snagu propisa, iz odredaba člana 146. Ustava. Naime, iz citiranih odredaba člana 146. Ustava proizilazi da se zakon i drugi propis objavljuje prije stupanja na snagu, a da stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, s tim da, izuzetno, kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, zakon i drugi propis može stupiti na snagu najranije danom objavljivanja. Da bi zakon i drugi propis stupio na snagu potrebno je da bude objavljen na odgovarajući način i da protekne određeni period od njegovog objavljivanja do njegovog stupanja na snagu. Vremensko razdoblje od osam dana, iz odredbe člana 146. stav 1. Ustava, podrazumijeva period koji je potreban da bi se sa odredbama novog propisa upoznali subjekti na koje se odnosi i za njegovu primjenu, odnosno da zakon i drugi propis mora stupiti na snagu tačno određenog dana.

9.2.1. Međutim, odredbom člana 4. osporene Odluke propisano je da taj akt stupa na snagu danom njegovog donošenja. Kako iz sadržine odredbe člana 4. osporene Odluke proizilazi da stupa na snagu danom njenog donošenja, a njen donosilac Ustavnom sudu nije dostavio dokaz da je u postupku donošenja Odluke utvrdio razloge njenog stupanja na snagu najranije danom objavljivanja, saglasno odredbi člana 146. stav 2. Ustava, Ustavni sud je utvrdio da osporena odredba člana 4. Odluke nije saglasna s odredbom člana 146. stav 2. Ustava, iz koje proizilazi da izuzetno, kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, zakon i drugi propis može stupiti na snagu najranije danom objavljivanja.

10. Na osnovu iznijetih razloga, Ustavni sud je utvrdio da osporena Odluka o skraćenju mandata starješinama organa lokalne uprave, nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i da su se stekli uslovi za njeno ukidanje.

III. Odluka o prestanku važenja Odluka o skraćenju mandata starješinama organa lokalne uprave, i o objavljivanju ove odluke, zasnovana je na odredbama člana 151. stav 2., člana 152. stav 1. Ustava Crne Gore i člana 51. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore.

U-II br. 6/15

Podgorica, 30. oktobar 2018. godine

Predsjednik,
dr **Dragoljub Drašković**, s.r.

1742.

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se ukidaju odredbe člana 12. al. 2., 5. i 7. Statuta Lovačke organizacije „Maja Karanfili“ Gusinje, koji je donijela Skupština Lovačke organizacije, na sjednici od 7. juna 2012. godine i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

Ustavni sud Crne Gore u sastavu: predsjednik Dragoljub Drašković i sudije - Milorad Gogić, Miodrag Iličković, Desanka Lopičić, Mevlida Muratović i Budimir Šćepanović, na osnovu odredaba člana 149. stav 1. tačka 2. Ustava Crne Gore i člana 48. tačka 1. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 11/15.), na sjednici od 30. oktobra 2018. godine, donio je

ODLUKU

I UKIDAJU SE odredbe člana 12. al. 2., 5. i 7. Statuta Lovačke organizacije „Maja Karanfili“ Gusinje, koji je donijela Skupština Lovačke organizacije, na sjednici od 7. juna 2012. godine i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

II Ova odluka objaviće se u “Službenom listu Crne Gore” i na način na koji je objavljena Odluka.

O b r a z l o ž e n j e

11. Rješenjem Ustavnog suda U-II br. 5/17, od 24. jula 2018. godine, po inicijativi Vučića Dobrašinovića i drugih, pokrenut je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 12. al. 2., 5. i 7. Statuta, označenog u izreci.

2. Donosilac akta nije dostavio odgovor na stavove Ustavnog suda sadržane u Rješenju o pokretanju postupka.

3. Osporenim odredbama Statuta propisano je:

„Član 12. al. 2., 5. i 7.

Prava redovnog člana Organizacije su da:

- članovi organizacije koji imaju prebivališt izvan granica teritorije LO „Maja Karanfili“, ne mogu birati i biti birani u organe Organizacije,

- članovi koji nijesu izmirili novčanu obavezu prema Lovačkom savezu ni lovačkoj Organizaciji za prehodnu i tekuću godinu ne mogu da učestvuju u radu Skupštine a takođe ne mogu birati niti biti birani u organe Organizacije,

- ista prava sa izuzetkom pava iz stava 1. ovog člana alineja 2. ima i lovac pripravnik.“

4. Ustavni sud je, nakon razmatranja sadržine osporenih odredaba člana 12. al. 2., 5. i 7. Statuta, utvrdio da nijesu u saglasnosti s Ustavom i zakonom i da su se stekli uslovi za njihovo ukidanje.

5. Za odlučivanje u konkretnom predmetu pravno relevantne su odredbe sledećih propisa:

Ustava Crne Gore:

“Član 1. stav 2.

Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Član 8. stav 1.

Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu.

Član 11. stav 3.

Vlast je ograničena Ustavom i zakonom.

Član 24.

Zajemčena ljudska prava i slobode mogu se ograničiti samo zakonom, u obimu koji dopušta Ustav u mjeri koja je neophodna da bi se u otvorenom i slobodnom demokratskom društvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno.

Ograničenja se ne smiju uvoditi u druge svrhe osim onih radi kojih su propisana.

Član 53. stav 1.

Jemči se sloboda političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i djelovanja, bez odobrenja, uz upis kod nadležnog organa.

Član 145.

Zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom.

Član 149. stav 1. tačka 2.

Ustavni sud odlučuje:

2) o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.”

Zakona o zabrani diskriminacije (“Službeni list Crne Gore”, br. 46/10., 18.14. i 42/17.):

”Član 2. st. 1., 2. i 3.

Zabranjen je svaki oblik diskriminacije, po bilo kom osnovu.

Diskriminacija je svako pravno ili faktičko pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje postupanja prema jednom licu, odnosno grupi lica u odnosu na druga lica, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na druga lica, koje se zasniva na rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, društvenom ili etničkom porijeklu, vezi sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom, jeziku, vjeri ili uvjerenju, političkom ili drugom mišljenju, polu, promjeni pola, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i/ili interseksualnim karakteristikama, zdravstvenom stanju, invaliditetu, starosnoj dobi, imovnom stanju, bračnom ili porodičnom stanju, pripadnosti grupi ili pretpostavci o pripadnosti grupi, političkoj partiji ili drugoj organizaciji, kao i drugim ličnim svojstvima.

Neposredna diskriminacija postoji ako se aktom, radnjom ili nečinjenjem lica ili grupa lica, u istoj ili sličnoj situaciji, dovode ili su dovedeni, odnosno mogu biti dovedeni u nejednak položaj u odnosu na drugo lice ili grupu lica po nekom od osnova iz stava 2. ovog člana.”

Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 39/11. i 37/17.):

“Član 1. stav 2.

Nevladine organizacije, u smislu ovog zakona, su nevladina udruženja i nevladine fondacije.

Član 2.

Nevladino udruženje je dobrovoljna neprofitna organizacija sa članstvom, koju osnivaju domaća i/ili strana fizička i/ili pravna lica, radi ostvarivanja određenih zajedničkih ili opštih ciljeva i interesa.

Član 12. stav 1., stav 2. al. 1., 2. i 3. i stav 3. al. 1., 2. i 3.

Nevladina organizacija ima statut.

Statutom nevladine organizacije uređuju se:

- naziv i sjedište organizacije, ciljevi i djelatnosti radi kojih se osniva, kao i organi nevladine organizacije;

- ovlašćenja organa upravljanja i njegov sastav, način izbora, opoziva, rada i sazivanja sjednica organa upravljanja, kvorum i način odlučivanja, kao i mandat organa upravljanja;

- način izbora i opoziva lica ovlašćenog za zastupanje i njegov mandat;

Statutom udruženja uređuju se i:

- uslovi za sticanje i gubitak članstva;

- prava i obaveze članova, uključujući i način ostvarivanja prava na sazivanje skupštine kad ona nije sazvana u roku utvrđenom statutom;
- način vođenja evidencije članova.

Član 21. stav 1.

Svako lice može, pod jednakim uslovima utvrđenim statutom, da postane član udruženja.

Član 23.

Skupštinu udruženja čine svi članovi udruženja, sa jednakim pravom glasa.”
Zakona o divljači i lovstvu (“Službeni list Crne Gore”, br. 52/08. i 48/15.):

“Član 2.

Gazdovanje sa divljači obuhvata uzgoj, zaštitu, lov i korišćenje divljači i njenih djelova.
Lovstvo kao djelatnost organizovanog gazdovanja sa divljači u javnom je interesu.

Član 4. stav 1.

Divljač je u državnoj svojini.

Član 8. stav 1.

Lovački savez Crne Gore je nacionalna asocijacija lovaca u koju su uključene lovačke organizacije, korisnici lovišta, privredna društva i druga pravna lica koja se bave lovstvom, kao i druge organizacije zainteresovane za razvoj lovstva.

Član 10.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

16) lovac je lice koje ima položeni lovački ispit, lovnu dozvolu i lovnu kartu i obavlja osnovne zadatke lova: uzgoj, zaštitu, lov i korišćenje divljači i njenih djelova uz poštovanje lovačkih običaja i etike.”

6. Jedna od najviših ustavnih vrijednosti je princip vladavine prava koji se ostvaruje primjenom načela saglasnosti pravnih propisa (član 145. Ustava). Ovo načelo podrazumijeva da zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, kao i da drugi propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom. Posljedica ovakvih ustavnih određenja je da su donosioci podzakonskih akata, vezani Ustavom i zakonom, kako u pogledu svojih normativnih, tako i drugih ovlašćenja i podrazumijeva da se podzakonski propisi, pa i drugi opšti akti, donose na osnovu normativno utvrđenog ovlašćenja donosioca akta. Drugim riječima, zakon mora biti osnov za donošenje podzakonskog akta i taj akt može obuhvatiti samo ono što proizilazi iz zakonske norme a njom nije izričito uređeno. Pri uređivanju pravnih odnosa, donosilac akta je dužan da uvaži granice koje pred njega postavlja Ustav, a posebno one koje proizilaze iz načela vladavine prava i one kojima se štite određena ustavna dobra i vrijednosti.

7. Kako je predmet ustavnosudske ocjene propis koji je donesen radi sprovođenja zakona, on mora biti u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je donesen, a samim tim i s Ustavom. U postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti tog propisa ispituje se da li je donesen od strane ovlašćenog organa, odnosno lica, da li je imao zakonsko ovlašćenje za njegovo donošenje (pravni osnov za donošenje) i odgovara li propis po svom sadržaju okvirima koje mu je odredio zakon.

7.1. U konkretnom slučaju, Ustavni sud je utvrdio da je Skupština Lovačke organizacije ”Maja Karanfili“ Gusinje, saglasno odredbama člana 12. Zakona o nevladinim organizacijama, donijela Statut tog nevladinog udruženja, kojim je utvrdila: djelatnost, sjedište, status Organizacije (čl. 1-5.); ciljeve, zadatke i djelatnost Organizacije (čl. 6-9.); način i uslove sticanja i gubljenja članstva, prava i obaveze članova (čl. 10-15.); unutrašnju organizaciju (čl. 15. i 16.), ovlašćenja Skupštine (čl. 7-19.); način sazivanja Skupštine (član 20.); kvorum za rad i odlučivanje (čl. 21-24.), način odlučivanja (čl. 25-27.); isključenja prava glasa (član 28.); sadržinu zapisnika o radu Skupštine (čl. 29-32.); izbor, razrješenje i ovlašćenja predsjednika Upravnog odbora kao lica ovlašćenog za zastupanje (čl. 33-36.); ovlašćenja i načina rada Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske

komisije (čl. 38-43.); finansiranje Organizacije (član 44.); sredstva i imovinu organizacije (član 45.); obavljanje privredne djelatnosti (član 46.), uslove i način dodjele nagrada i priznanja (član 47.); stručnu službu (član 48.); lovačuvarsku službu (član 49.); način prestanka rada Organizacije (član 50.) i da danom stupanja na snagu Statuta prestaje da važi Statut Organizacije od 7. maja 2002. godine (član 53.).

7.2. Ustavni sud je utvrdio da su osporenim odredbama člana 12. al. 2., 5. i 7. Statuta povrijeđeni ustavni i zakonski principi o opštoj zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo, o zabrani ograničavanja ljudskih prava i slobode djelovanja, iz člana 8. stav 1., člana 24. stav 1. i člana 53. stav 1. Ustava, člana 2. st. 2. i 3. Zakona o zabrani diskriminacije i člana 23. Zakona o nevladinim organizacijama.

7.2.1. Odredbom člana 8. stav 1. Ustava zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu. Zabrana diskriminacije, prema Ustavu, ima opšte značenje i nije ograničena samo na uživanje ustavnih prava i sloboda, iako diskriminatorske osnove nijesu *expressis verbis* navedene u Ustavu. Određenje diskriminacije, kao i diskriminatorske osnove u crnogorskom pravu sadržane su u Zakonu o zabrani diskriminacije i obuhvataju sve diskriminatorske osnove navedene u članu 14. Evropske konvencije i članu 1. Protokola broj 12. uz Evropsku konvenciju, kao i druge posebne oblike diskriminacije. U tom smislu, odredbama člana 2. st. 2. i 3. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da je diskriminacija svako neopravdano, pravno ili faktičko, neposredno ili posredno pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje postupanja prema jednom licu, odnosno grupi lica u odnosu na druga lica, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na druga lica, koje se, pored ostalog, zasniva na bračnom ili porodičnom stanju (...), kao i drugim ličnim svojstvima i da neposredna diskriminacija postoji ako se aktom, radnjom ili nečinjenjem lice ili grupa lica, u istoj ili sličnoj situaciji, dovode ili su dovedeni, odnosno mogu biti dovedeni u nejednak položaj u odnosu na drugo lice ili grupu lica po nekom od prethodno navedenih osnova.

7.2.1.1. Ustavni sud je utvrdio da iz osporenih odredaba člana 12. al. 2., 5. i 7. Statuta, kojima je propisano da: "članovi organizacije koji imaju prebivalište izvan granica teritorije Lovачke organizacije "Maja Karanfili", ne mogu birati i biti birani u organe Organizacije", "članovi koji nijesu izmirili novčanu obavezu prema Lovачkom savezu ni lovačkoj Organizaciji za prehodnu i tekuću godinu ne mogu da učestvuju u radu Skupštine a takođe ne mogu birati niti biti birani u organe Organizacije i da "ista prava sa izuzetkom prava iz stava 1. ovog člana alineja 2. ima i lovac pripravnik", proizilazi da je pravo članova Lovачke organizacije "Maja Karanfili" Gusnje da biraju i da budu birani u njene organe uslovljeno (ograničeno) prebivalištem na području te lovačke organizacije i izmirenjem novčanih obaveza prema Lovачkom savezu i toj organizaciji, a da je učešće svih članova u radu Skupštine Organizacije uslovljeno izmirenjem novčanih obaveza prema istim subjektima. Propisivanje različitog statusa u Organizaciji po osnovu ličnog svojstva (prebivališta), odnosno podjela članova Lovачke organizacije na one koji imaju prebivalište u okviru granica njene teritorije i onih van nje i, zavisno od toga, uskraćivanje prava da biraju i budu birani u organe Organizacije, uz dodatno uslovljavanje izmirivanja novčanih obaveza prema Lovачkom savezu i Organizaciji koje za posljedicu ima zabranu učešća u radu Skupštine, po nalaženju Ustavnog suda, u suprotnosti je s odredbama člana 8. stav 1. Ustava i člana 2. st. 1., 2. i 3. Zakona o zabrani diskriminacije.

7.2.1.2. Pored toga, Ustavni sud je utvrdio da je odredba člana 12. alineja 5. Statuta, kojom je propisano da "članovi koji nijesu izmirili novčanu obavezu prema Lovачkom savezu ni lovačkoj Organizaciji za prehodnu i tekuću godinu ne mogu da učestvuju u radu Skupštine a takođe ne mogu birati niti biti birani u organe Organizacije", u suprotnosti sa odredbom člana 53. stav 1. Ustava kojom je, pored ostalog, zajemčena sloboda djelovanja tih lica u okviru udruženja. Takvo propisivanje je u suprotnosti i sa odredbom člana 23. stav 1. Zakona o nevladinim organizacijama, kojom je propisano da skupštinu udruženja čine svi članovi udruženja, sa jednakim pravom glasa, posebno imajući u vidu činjenicu da je lovačka djelatnost, saglasno odredbama člana 2. stav 2. i

člana 8. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu, djelatnost od javnog interesa, koju obavlja Lovački savez Crne Gore, u koji su uključene lovačke organizacije (pa između ostalih i Lovačka organizacija "Maja Karanfili" Gusnje). Ustavni sud je, takođe, utvrdio da ne postoji ni jedan dopušteni ustavnopravni ili zakonski - legitimni cilj, koji bi opravdao osporenu diskriminaciju između članova te organizacije.

7.2.1.3. Ustavni sud je utvrdio da je na taj način Skupština Lovačke organizacije povrijedila i načelo ograničenja ljudskih prava, iz odredaba člana 24. Ustava, saglasno kojima se ljudska prava i slobode zajemčene Ustavom mogu ograničiti samo zakonom, u obimu koji dopušta Ustav, u mjeri koja je neophodna da bi se u otvorenom i slobodnom demokratskom društvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno i da se ograničenja ne smiju uvoditi u druge svrhe, osim onih radi kojih su propisana. Time je Ustavom jasno definisan princip proporcionalnosti (srazmjernosti), kao i mjerila kojima se, prije svega, Ustavni sud mora rukovoditi pri tumačenju ograničenja ljudskih prava u svim, pa i u ovom predmetu. Iz navedenog ustavnog određenja proizilazi da se svako ograničenje ustavnih prava, pa i ograničenje prava na slobodu udruživanja i djelovanja, iz odredbe člana 53. stav 1. Ustava, može propisati samo zakonom, koji ispunjava uslove vladavine prava i služi legitimnom cilju u javnom interesu i mora imati razuman odnos proporcionalnosti između upotrijebljenih sredstava i cilja koji se želi ostvariti, ali ne i podzakonskim aktom, drugim propisom niti Statutom Lovačke organizacije. Ustavni sud je utvrdio da ne postoji ni jedan dopušteni ustavnopravni ili zakonski – legitimni cilj koji bi opravdao osporena ograničenja članovima te organizacije da učestvuju u radu Skupštine, da biraju i budu birani u njene organe, zavisno od toga da li su izmirili novčane obaveze prema Lovačkom savezu i Organizaciji, bez sprovođenja postupka i donošenja odluke nadležnog organa u skladu sa Statutom.

8. Na osnovu iznijetih razloga, Ustavni sud je utvrdio da odredbe člana 12. al. 2., 5. i 7. Statuta nijesu u saglasnosti s odredbama člana 8. stav 1. Ustava, člana 2. st. 1., 2. i 3. Zakona o zabrani diskriminacije, člana 23. stav 1. Zakona o nevladinim organizacijama, člana 2. stav 2., člana 4. stav 1. i člana 8. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu i da su se stekli uslovi za njihovo ukidanje.

III. Odluka o prestanku važenja odredaba člana 12. al. 2., 5. i 7. Statuta Lovačke organizacije „Maja Karanfili“ Gusinje i o objavljivanju ove odluke zasnovana je na odredbama člana 151. stav 2., člana 152. stav 1. Ustava Crne Gore i člana 51. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore.

U-II br. 5/17

Podgorica, 30. oktobar 2018.godine

Predsjednik,
dr Dragoljub Drašković, s.r.

1743.

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se ukida Odluka o elementima za formiranje i načinu naplate cijena komunalnih usluga: snabdijevanja vodom i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda ("Službeni list Crne Gore"- opštinski propisi, broj 21/14), koju je donijela Skupština opštine Budva i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke

Ustavni sud Crne Gore u sastavu: predsjednik Dragoljub Drašković i sudije – Milorad Gogić, Miodrag Iličković, Desanka Lopičić, Mevlida Muratović i Budimir Šćepanović, na osnovu odredaba člana 149. stav 1. tačka 2. Ustava Crne Gore i člana 48. tačka 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore («Službeni list Crne Gore», broj 11/15.), na sjednici od 30. oktobra 2018. godine, donio je

ODLUKU

I UKIDA SE Odluka o elementima za formiranje i načinu naplate cijena komunalnih usluga: snabdijevanja vodom i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda ("Službeni list Crne Gore"- opštinski propisi, broj 21/14), koju je donijela Skupština opštine Budva i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

II Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

O b r a z l o ž e n j e

11. Rješenjem Ustavnog suda U-II br. 48/15, od 26. juna 2018. godine, po inicijativi Grupe građana - dr Božidar Vujičić, iz Budve, za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 3., 6. i 12. Odluke, označene u izreci, pokrenut je postupak za ocjenu njene ustavnosti i zakonitosti, u cjelini.

2. U ostavljenom roku, Skupština opštine Budva nije dostavila odgovor na stavove Ustavnog suda sadržane u Rješenju o pokretanju postupka.

3. Osporenim odredbama Odluke propisano je:

“Član 3.

Elementi obračuna za sve kategorije korisnika komunalnih usluga su:

- 1) Naknada za pruženu komunalnu uslugu i
- 2) Naknada za korišćenje i održavanje mreže

Naknada za pruženu komunalnu uslugu određuje se shodno potrošnji, primjenom odgovarajućih tarifnih stavova.

Naknada za korišćenje i održavanje mreže obračunava se shodno članu 6. ove odluke.

Član 6.

Naknada za korišćenje i održavanje mreže mora obezbijediti naknadu troškova pogona i održavanja komunalnih građevina i objekata, i to:

- troškova materijala, energije, rezervnih djelova, goriva
- troškovi zarada
- troškovi održavanja osnovnih sredstava

koji su nastali u vezi sa korišćenjem i održavanjem komunalnih objekata i građevina.

Vrijednosti naknade iz stava 2. ovog člana utvrđuje vršilac komunalne usluge shodno Statutu, uz saglasnost nadležnog organa lokalne samouprave.

Član 12.

Cijena komunalne usluge zasebno se iskazuje u računu za komunalne usluge za:

1. Snabdijevanje vodom;
2. Prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda.

Uz cijenu komunalnih usluga u računu za komunalne usluge zasebno se iskazuje i:

1. Porez na dodatu vrijednost, shodno posebnom zakonu,
2. Naknada za korišćenje i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže.”
4. Ustavni sud je, nakon razmatranja sadržine Odluke, utvrdio da nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i da su se stekli uslovi za njeno ukidanje.
5. Za odlučivanje u ovom predmetu pravno relevantne su odredbe sljedećih propisa:
Ustava Crne Gore:

”Član 1. stav 2.

Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Član 11. stav 3.

Vlast je ograničena Ustavom i zakonom.

Član 145.

Zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom.

Član 149. stav 1. tačka 2.

Ustavni sud odlučuje:

2) o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.“

Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni list Crne Gore”, broj 55/16):

“Član 3. stav 1. tač. 1., 2. i 3.

(1) Komunalne djelatnosti iz člana 2 ovog zakona, su:

- 1) javno vodosnabdijevanje;
- 2) upravljanje komunalnim otpadnim vodama;
- 3) upravljanje atmosferskim vodama;

Član 15. st. 1. i 2.

(1) Jedinica lokalne samouprave propisuje način i uslove organizovanja i obavljanja komunalnih djelatnosti iz člana 3. stav 1. tač. 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 12. i 14. ovog zakona i uslove za pružanje komunalnih usluga, odnosno isporuku komunalnog proizvoda, u skladu sa propisom i tehničkim uslovima iz čl. 43. i 44. ovog zakona, a naročito:

-uslove za obavljanje djelatnosti kojima se obezbjeđuje određeni obim, vrsta i kvalitet usluga, ako ti uslovi nijesu određeni posebnim propisom;

- način obezbjeđivanja kontinuiteta u vršenju komunalnih djelatnosti;

- red prvijenstva i način pružanja komunalnih usluga kada, usljed više sile, dođe do smanjenog obima u vršenju komunalnih djelatnosti;

- prava i obaveze vršioca komunalne djelatnosti i korisnika.

(2) Pravna i fizička lica dužna su da postupaju u skladu sa propisima iz stava 1. ovog člana.

Član 43.

Minimum kvaliteta i obima poslova za obavljanje komunalne djelatnosti određuju se propisom Ministarstva.

Član 44.

(1) Tehnički uslovi za komunalnu infrastrukturu, opremu i sredstva koji se koriste za obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvataju:

- tehnička svojstva materijala, odnosno građevinskih proizvoda od kojih su izgrađeni objekti komunalne infrastrukture, kao i tehnička svojstva ugrađenih uređaja i instalacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ocjena i provjera postojanosti svojstava i dokazivanje upotrebljivosti građevinskog proizvoda;

- način izgradnje, korišćenja i održavanja komunalne infrastrukture;

- minimalne uslove koje treba da ispunjava oprema i sredstva koji se koriste za obavljanje komunalne djelatnosti;

- druge minimalne uslove za obavljanje komunalne djelatnosti.

(2) Tehničke uslove iz stava 1. ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Član 78. st. 1. i 2.

(1) Podzakonski akti iz člana 23. stav 3., člana 26. stav 5., člana 43., člana 44 stav 2., člana 45. stav 6. i člana 53. stav 4. ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Podzakonski akti iz člana 15. stav 1., člana 19. stav 1., člana 33. st. 1. i 2. ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa iz stava 1. ovog člana.

Član 82. stav 1.

(1) Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim djelatnostima ("Službeni list RCG", broj 12/95.).

Član 83.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

6. Načelo zakonitosti (član 145. Ustava) predstavlja jedno od osnovnih ustavnih načela i direktno je povezano sa načelom vladavine prava, koje utvrđuje da je država zasnovana na vladavini prava (član 1. stav 2.) i da je vlast ograničena Ustavom i zakonom (član 11. stav 3.). Posljedica ovakvih ustavnih određenja je da su organi vlasti vezani Ustavom i zakonom, kako u pogledu svojih normativnih, tako i drugih ovlašćenja. Načelo legaliteta podrazumijeva da se podzakonski propis donosi na osnovu normativno utvrđenog ovlašćenja donosioca akta. Prema Ustavu, generalno ovlašćenje za donošenje propisa (za izvršavanje zakona) ima Vlada, a organi uprave, lokalna samouprava ili drugo pravno lice, kada su na to, po određenim pitanjima, ovlašćeni zakonom. Drugim riječima, zakon mora biti osnov za donošenje podzakonskog akta i taj akt može obuhvatiti samo ono što proizilazi iz zakonske norme, a njom nije izričito uređeno. U postupku ocjene saglasnosti takvog propisa s Ustavom i zakonom ispituje se da li ga je donio ovlašćeni organ, zatim da li je donosilac imao zakonsko ovlašćenje za njegovo donošenje (pravni osnov) i da li propis po svojoj sadržini, cilju i obimu odgovara onim okvirima koje mu je odredio zakon.

6.1. Ustavni sud je, uvidom u dostavljenu dokumentaciju i „Službeni list Crne Gore – opštinski propisi, utvrdio sljedeće pravne činjenice:

- Skupština opštine Budva na sjednici, od 30. juna i 2., 3., 4. i 7. jula 2014. godine, na osnovu odredbe člana 12. stav 1. tačka 5. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list Republike Crne Gore“, broj 12/95.), donijela je Odluku o elementima za formiranje i načinu naplate cijena komunalnih usluga: snabdijevanja vodom i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda (“Službeni list Crne Gore”- opštinski propisi, broj 21/14) i da je

- Skupština Crne Gore, na sjednici, od 30. jula 2016. godine, donijela je Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni list Crne Gore“, broj 55/16.), koji je stupio na snagu 25. avgusta 2016. godine, a primjenjuje se od 17. februara 2018. godine, kojeg datuma je, saglasno odredbi član 81. stav 1. tog zakona, prestao da važi Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni list Crne Gore“ broj 12/95.).

6.1.1. Kako je predmet ustavnosudske ocjene propis koji se donosi radi sprovođenja zakona, on mora biti u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je donesen, a samim tim i s Ustavom. U postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti tog propisa ispituje se da li je donesen od strane ovlašćenog organa, da li je imao zakonsko ovlašćenje za njegovo donošenje (pravni osnov za donošenje) i odgovara li propis po svom sadržaju okvirima koje mu je odredio zakon.

6.1.2. U konkretnom slučaju Ustavni sud je utvrdio da je Odluku, čije su odredbe osporene, donijela Skupština opštine Budva, s pozivom na pravni osnov sadržan u navedenim odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, koji je prestao da važi danom početka primjene novog Zakon

o komunalnim djelatnostima, tj. 17. februara 2018. godine. Saglasno odredbi člana 15. stav 1. Zakona, jedinica lokalne samouprave, pored ostalog, ovlašćena je da uredi uslove i način obavljanja komunalnih djelatnosti koje se odnose na javno vodosnabdijevanje, upravljanje komunalnim otpadnim vodama i upravljanje atmosferskim vodama, u skladu sa propisom i tehničkim uslovima iz čl. 43. i 44. Zakona, koje određuje, odnosno utvrđuje organ državne uprave nadležan za komunalne djelatnosti (Ministarstvo). Odredbom člana 78. stav 2. Zakona propisano je da će se podzakonski akti iz člana 15. stav 1. (...) ovog zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa iz stava 1. ovog člana, tj. do 25. februara 2018. godine. Kako je rok za usklađivanje propisa, kojim se uređuje javno vodosnabdijevanje, upravljanje komunalnim otpadnim vodama i upravljanje atmosferskim vodama, sa novim Zakonom o komunalnim djelatnostima istekao 25. februara 2018. godine, a Odluka, čije su odredbe čl. 3., 6. i 12. osporene, nije usaglašena u roku određenom tim zakonom, Ustavni sud je utvrdio da osporena Odluka nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom, u cjelini, i da su se stekli uslovi za njeno ukidanje.

7. Na osnovu iznijetih razloga, odlučeno je kao u izreci.

III. Odluka o prestanku važenja Odluke o elementima za formiranje i načinu naplate cijena komunalnih usluga: snabdijevanja vodom i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda i o objavljivanju ove Odluke zasnovana je na odredbama člana 151. stav 2; člana 152. stav 1. Ustava Crne Gore i člana 51. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore.

U-II br. 48/15

Podgorica, 30. oktobar 2018. godine

Predsjednik,
dr **Dragoljub Drašković**, s.r.

1746.

Na osnovu člana 88 stav 1 tačka 5 Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list CG", broj 53/2014) Savjet Agencije za sprječavanje korupcije, na predlog Direktora Agencije, dana 25. decembra 2018. godine, donio je,

PRAVILA
O RADU AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE U DIJELU SPRJEČAVANJA
SUKOBA INTERESA JAVNIH FUNKCIONERA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Predmet ovih pravila je bliže uređivanje pitanja i postupaka koji se vode pred Agencijom za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija) i koji nijesu uređeni postupcima propisanim Zakonom o sprječavanju korupcije (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Polazeći od cilja donošenja Zakona u članu 1 ovim pravilima uređuje se bliži način provjere podataka iz izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera upoređivanjem tih podataka sa prikupljenim podacima o imovini i prihodima javnog funkcionera od nadležnih državnih organa, organa državne uprave i opština, odnosno javnih preduzeća, privrednih društava, ustanova ili drugih pravnih i fizičkih lica koji raspolažu tim podacima.

Član 3

Ova pravila primjenjuju se i na bliži način provjere podataka iz izvještaja državnog službenika koji ima propisanu obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini.

Ova pravila primjenjuju se i na bliži način provjere podataka iz izvještaja o prihodima i imovini drugih lica koja imaju propisanu obavezu podnošenja izvještaja u skladu sa Zakonom.

Član 4

Na pitanja postupka koja nijesu uređena ovim pravilima i Zakonom, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o upravnom postupku i odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja iz odgovarajućih upravnih oblasti.

Član 5

Pod ovlašćenim službenim licem, službenikom, odnosno rukovodiocem nadležne organizacione jedinice, u smislu ovih pravila, smatra se lice kome je aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije povjereno vršenje odgovarajućih poslova.

II. NAČIN PROVJERE PODATAKA

Dostavljanje Izvještaja

Član 6

Izvještaji o prihodima i imovini javnog funkcionera, državnog službenika koji ima propisanu obavezu podnošenja Izvještaja o prihodima i imovini i izvještaji drugih lica koja imaju propisanu obavezu podnošenja izvještaja u skladu sa Zakonom (u tekstu zajednički: izvještaji) dostavljaju se Agenciji u skladu sa Zakonom.

Javni funkcioneri, državni službenici koji imaju propisanu obavezu podnošenja Izvještaja i druga lica koja imaju propisanu obavezu podnošenja izvještaja u daljem tekstu se zajednički označavaju kao: obveznici podnošenja izvještaja.

Član 7

U cilju lakšeg sačinjavanja i podnošenja Obrasca izvještaja iz člana 24 stav 5 Zakona, ovlašćeni službenik Agencije će na sajtu Agencije objaviti Uputstvo za popunjavanje, kao i primjer pravilno popunjenog obrasca. Uputstvo treba da sadrži detaljno objašnjenje za sve podatke koji se prijavljuju u skladu sa Zakonom bez obzira na vrstu prihoda i činjenicu da li su prihodi oporezivi ili neoporezivi.

Prijem Izvještaja

Član 8

Izvještaj koji je zaprimljen na Arhivi Agencije, službenik Arhive skenira i očitava bar-kod sa dokumenta.

Ukoliko zaprimljeni izvještaj ne sadrži bar-kod, službenik Arhive skenira isti na način da u informacionom sistemu Agencije upisuje da pristigli izvještaj ne sadrži bar-kod.

Službenik Arhive zaprimljeni izvještaj softverskim putem prosleđuje rukovodiocu nadležne organizacione jedinice Agencije koji isti dalje raspoređuje službenicima na obradu.

Nedostavljanje Izvještaja

Član 9

Ovlašćeni službenik za provjeru podataka, nakon isteka roka za dostavljanje Izvještaja sačinjava službenu zabilješku o činjenici da određeni obveznik podnošenja izvještaja nije podnio Izvještaj u roku utvrđenom Zakonom i istu dostavlja neposrednom Rukovodiocu organizacione jedinice Agencije.

Rukovodilac organizacione jedinice Agencije iz prethodnog stava, ukoliko na osnovu službene zabilješke smatra da postoji osnov za pokretanje postupka, službenim putem, informiše ovlašćenog službenika Agencije za pokretanje i vođenje postupka i ovlašćenog službenika Agencije za postupanje u prekršajnom postupku o utvrđenim činjenicama i zahtijeva pokretanje postupka za utvrđivanje povrede odredaba Zakona, zahtijeva pokretanje postupka izdavanja prekršajnog naloga, odnosno zahtijeva podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje prekršajni postupak.

Ovlašćeni službenik Agencije za pokretanje i vođenje postupka, ukoliko na osnovu službene zabilješke smatra da postoji osnov za pokretanje postupka, pokreće postupak za utvrđivanje povrede odredaba Zakona.

Ovlašćeni službenik Agencije za pokretanje i vođenje postupka i Ovlašćeni službenik za postupanje u prekršajnom postupku, ukoliko na osnovu službene zabilješke smatra da postoji osnov izdaje prekršajni nalog, odnosno podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Tehnička kontrola izvještaja

Član 10

Ovlašćeni službenik nadležne organizacione jedinice Agencije započinje proces kontrole istovjetnosti elektronske i dostavljanje potpisane verzije izvještaja.

Nakon kontrole istovjetnosti iz prethodnog člana ovlašćeni službenik nadležne organizacione jedinice Agencije vrši tehničku provjeru izvještaja na način što podatke iz izvještaja uparuje sa podacima iz šifrnika Informacionog sistema Agencije.

Nakon tehničke provjere izvještaja isti se verifikuju i objavljuju u Registru izvještaja.

Automatski nakon verifikacije izvještaj se objavljuje na internet stranici Agencije.

Provjera tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima

Član 11

Nakon sprovedene tehničke kontrole izvještaja ovlašćeni službenik za provjeru podataka vrši provjeru tačnosti i potpunosti navedenih podataka u dostavljenim izvještajima (u daljem tekstu: Provjera tačnosti i potpunosti).

Provjeru tačnosti i potpunosti ovlašćeni službenik za provjeru podataka vrši prema godišnjem planu provjere za određeni broj Obveznika podnošenja izvještaja i prema kategoriji obveznika podnošenja Izvještaja.

Godišnji plan tačnosti i potpunosti sadrži sljedeću metodologiju po kojoj se vrši postupak provjere:

- kategorije Obveznika podnošenja izvještaja koje se obavezno provjeravaju;
- kategorije Obveznika koje se provjeravaju metodom slučajnog uzorka.

Rukovodilac nadležne organizacione jedinice Agencije je obavezan da, najkasnije do 15. januara tekuće godine, dostavi godišnji plan provjera rukovodiocu organizacione jedinice Agencije koja treba da omogući realizovanje metode slučajnog uzorka u informacionom sistemu Agencije.

Provjera tačnosti i potpunosti vrši se upoređivanjem prijavljenih podataka iz Izvještaja sa podacima organa vlasti čijim bazama podataka Agencija ima pristup.

Član 12

Nakon završetka provjere tačnosti i potpunosti, ukoliko nisu pronađene nepravilnosti, ovlašćeni službenik Agencije za provjeru podataka će sačiniti službenu zabilješku o utvrđenoj činjenici i istu će dostaviti neposrednom rukovodiocu nadležne organizacione jedinice Agencije.

Rukovodilac organizacione jedinice Agencije iz prethodnog stava će službenim putem informisati Direktora Agencije o svim izvršenim provjerama u kojima nijesu pronađene nepravilnosti. Informacija može biti sačinjena sa sadržajem na dnevnom nivou ili dužem vremenskom periodu, u zavisnosti od potreba.

Nakon završetka provjere tačnosti i potpunosti, ukoliko su pronađene nepravilnosti, ovlašćeni službenik Agencije za provjeru podataka će sačiniti službenu zabilješku o toj činjenici i istu će dostaviti neposrednom rukovodiocu nadležne organizacione jedinice Agencije. Službena zabilješka sadrži činjenični opis utvrđenih nepravilnosti.

Rukovodilac organizacione jedinice Agencije iz prethodnog stava, ukoliko na osnovu službene zabilješke smatra da postoji osnov za pokretanje postupka, službenim putem, informiše ovlašćenog službenika Agencije za pokretanje i vođenje postupka i Ovlašćenog službenika za postupanje u prekršajnom postupku i zahtijeva pokretanje postupka za utvrđivanje povrede odredaba Zakona, zahtijeva pokretanje postupka izdavanja prekršajnog naloga, odnosno zahtijeva podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje prekršajni postupak.

Rukovodilac organizacione jedinice Agencije iz stava 3 ovog člana, ukoliko na osnovu službene zabilješke smatra da ne postoji osnov za pokretanje postupka, službenim putem informiše Direktora Agencije o razlozima.

Direktor Agencije, ukoliko na osnovu prikupljene dokumentacije smatra da postoji osnov za pokretanje postupka, službenim putem, nalaže ovlašćenim službenicima Agencije za pokretanje i vođenje postupka i ovlašćenim službenicima za postupanje u prekršajnom postupku, pokretanje postupka za utvrđivanje povrede odredaba Zakona i pokretanje postupka izdavanja prekršajnog naloga, odnosno nalaže podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje prekršajni postupak.

Ovlašćeni službenik Agencije za pokretanje i vođenje postupka i Ovlašćeni službenik za postupanje u prekršajnom postupku iz stava 4 ovog člana pokreću postupak za utvrđivanje povrede odredaba Zakona, pokreću postupak izdavanja prekršajnog naloga, odnosno podnosi zahtjev za

pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje prekršajni postupak.

Ovlašćeni službenik Agencije za pokretanje i vođenje postupka i Ovlašćeni službenik za postupanje u prekršajnom postupku iz stava 4 ovog člana, ukoliko na osnovu zahtjeva za pokretanje postupka smatra da ne postoji osnov za pokretanje postupka, službenim putem informiše Direktora Agencije o razlozima.

Dubinska provjera

Član 13

Dubinska provjera vrši se u svim slučajevima kada je pokrenut postupak za utvrđivanje povrede odredaba Zakona.

Dubinska provjera se može vršiti i po prijavi pravnog i fizičkog lica ukoliko ovlašćeni službenik ocijeni da su navodi u prijavi osnovani.

Predmet dubinske provjere može biti pokrenut po službenoj dužnosti u odnosu na sve obveznike podnošenja izvještaja kada se pojave činjenice ili okolnosti koje ukazuju da bi se provjerom ostvario cilj i svrha donošenja Zakona propisan članom 1 ovih pravila.

Dubinsku provjeru podataka iz izvještaja vrše ovlašćeni službenici Agencije.

Dubinska provjera vrši se pribavljanjem podataka i obavještenja od nadležnih državnih organa, organa državne uprave i opština, odnosno javnih preduzeća, privrednih društava, ustanova ili drugih pravnih i fizičkih lica.

Ukoliko ovlašćeni službenik u postupku dubinske provjere utvrdi da ima osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede Zakona, a isti nije već pokrenut, postupak se pokreće u skladu sa članom 9 ovih Pravila.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 00 – 2160/4

Podgorica, 25. decembar 2018. godine

Predsjednica Savjeta Agencije,
Goranka Vučinić, s.r.

1747.

Na osnovu čl. 20 i 32 Zakona o duvanu ("Službeni list CG", br.48/08,76/08, 40/11 i 42/15) i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br.56/14...37/17), Agencija za duvan, donosi

R J E Š E N j E

"WORLD TOBACCO TRADE"d.o.o. iz Bara, upisuje se u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, pod rednim brojem 01-50/354/1 sa početkom važenja od 25.12.2018.godine.

Broj: 01- 50/354/1-2
Podgorica, 27.12.2018. godine

Agencija za duvan
Direktorica,
mr **Branislava Božović**, s.r.

1748.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a u vezi sa članom 57 stav 2 Zakona o bankama („Službeni list CG“, br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 27. decembra 2018. godine, donio je

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM U BANKAMA

Član 1

U Odluci o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama ("Službeni list CG", br. 22/12, 055/12, 057/13, 044/17 i 87/17) u članu 18 poslije stava 1 dodaju se tri nova stava koji glase:

„Pri procjeni budućih novčanih tokova po osnovu realizacije kolaterala u vidu nepokretnosti i pokretnih stvari, banka je dužna da utvrdi odgovarajuće faktore umanjenja tržišne vrijednosti pojedinih vrsta kolaterala, iskazane u procentima, kao i adekvatne interno procijenjene rokove za realizaciju tih vrsta kolaterala.

Utvrđivanje faktora umanjenja i rokova iz stava 2 ovog člana treba da se zasniva na praksi i dosadašnjim iskustvima banke u realizaciji kolaterala, uslovima u ekonomskom i pravnom okruženju u kojima banka posluje i odgovarajućim karakteristikama kolaterala.

Pri utvrđivanju visine faktora umanjenja i dužine rokova iz stava 2 ovog člana banka je dužna da uzima u obzir činjenicu da različite vrste kolaterala odražavaju različitu visinu rizika njihove realizacije.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 5.

Član 2

Član 30 briše se.

Član 3

U članu 31 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„U postupku klasifikacije stavki aktive, banka je dužna da uzme u obzir odnose u okviru grupe povezanih lica i da svojim aktima utvrdi situacije u kojima je, zbog klasifikovanja kredita jednog dužnika iz grupe povezanih lica u kategoriju nekvalitetnih kredita, potrebno kredite i drugih subjekata iz te grupe klasifikovati u tu kategoriju.“

Član 4

Član 38 mijenja se i glasi:

„Kredit koji je u potpunosti obezbijeđen prvoklasnim kolateralom iz člana 29 ove odluke banka može klasifikovati u kategoriju "A" ako:

1) su ispunjeni svi uslovi za priznavanje kreditne zaštite, propisani odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banaka, koji se odnose na tu vrstu kolaterala;

2) dužnik izmiruje obaveze po kreditu bez kašnjenja, ili sa kašnjenjem koje nije duže od 90 dana; i

3) nad dužnikom nije otvoren stečajni postupak, ili je nakon pokretanja stečajnog postupka usvojen plan reorganizacije dužnika, u skladu sa propisima kojim se uređuje stečaj privrednih društava.

Ako dužnik kasni sa otplatom kredita duže od 90 dana, ili više nijesu ispunjeni ostali uslovi iz stava 1 ovog člana, kredit koji je u potpunosti obezbijeđen prvoklasnim kolateralom iz člana 29 ove odluke kreditna institucija klasifikuje i obračunava rezervacije za potencijalne kreditne gubitke na sljedeći način:

1) primjenom kriterijuma iz ove odluke, ne uzimajući u obzir da je kredit obezbijeđen prvoklasnim kolateralom, klasifikuje taj kredit u odgovarajuću klasifikacionu grupu, odnosno podgrupu; i

2) za taj kredit obračuna rezervacije za potencijalne kreditne gubitke koje odgovaraju neposredno višoj klasifikacionoj grupi, odnosno podgrupi, od grupe odnosno podgrupe u koju je taj kredit klasifikovan primjenom tačke 1 ovog stava.

Kredit koji pripada kategoriji nekvalitetnih kredita, a koji je djelimično obezbijeđen prvoklasnim kolateralom, klasifikuje se na sljedeći način:

1) za dio nenaplaćenog iznosa kredita koji je obezbijeđen prvoklasnim kolateralom klasifikacija i obračun rezervacija vrši se u skladu sa stavom 2 ovog člana;

2) za ostali dio nenaplaćenog iznosa kredita klasifikacija i obračun rezervacija vrši se u skladu sa odredbama ove odluke kojima se uređuje klasifikacija kredita koji nijesu obezbijeđeni prvoklasnim kolateralom.“

Član 5

U članu 42 stav 2 tačka 1 alineja 1 riječi „ili adekvatnim“ brišu se.

Član 6

U članu 43 stav 4 mijenja se i glasi:

„Restrukturirani kredit banka je dužna da nakon restrukturiranja rasporedi u klasifikacionu grupu, odnosno podgrupu u koju je bio raspoređen prije restrukturiranja ili u nižu klasifikacionu grupu, odnosno podgrupu i može ga klasifikovati u višu klasifikacionu grupu, odnosno podgrupu samo nakon isteka perioda od najmanje 12 mjeseci.“

Poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase:

„Nakon isteka perioda iz stava 4 ovog člana restrukturirani kredit se može klasifikovati u klasifikacionu grupu „A“, samo ako je kreditna institucija na osnovu procjene kreditne sposobnosti dužnika utvrdila da su ispunjeni sljedeći uslovi:

1) informacije o finansijskom stanju dužnika pokazuju da je otplata duga zasnovana na pouzdanim novčanim tokovima;

2) uspostavljena je uredna otplata restrukturiranog kredita periodu od najmanje 12 mjeseci i u skladu sa otplatnim planom koji se primjenjuje u skladu sa aranžmanom restrukturiranja i tokom tog perioda dužnik je izvršio značajnu otplatu duga.

Period od 12 mjeseci iz stava 4 ovog člana počinje da teče od:

1) trenutka restrukturiranja kredita, ako aranžmanom restrukturiranja nije utvrđen grejs period za otplatu kredita; ili

2) isteka grejs perioda utvrđenog aranžmanom o restrukturiranju duga, ako je aranžmanom restrukturiranja utvrđen grejs period za otplatu kredita u kojem se ne vrše plaćanja po bilo kom osnovu.

Urednom otplatom restrukturiranog kredita, u smislu stava 5 tačka 2 ovog člana, smatra se otplata kredita za koju ne postoji kašnjenje duže od 30 dana.“

Član 7

Član 44 briše se.

Član 8

U članu 48 stav 1, u tabeli, procenat „0%“ zamjenjuje se procentom „0,5%“.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. jula 2019. godine.

O.br. 0101-9467-4/2018

Podgorica, 27.12. 2018.godine

Savjet Centralne banke Crne Gore

Predsjedavajući guverner,

dr **Radoje Žugić**, s.r.

1749.

Na osnovu člana 73 stav 2 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list RCG", broj 29/07, i „Službeni list CG", br. 32/11, 43/15, 37/17 i 17/18), Uprava za nekretnine donijela je

RJEŠENJE
O POTVRĐIVANJU BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KO
TREPČA II

1. Potvrđuje se baza podataka za KO Trepča II.
2. Primjena baze podataka katastra nepokretnosti počinje od 26. decembra 2018. godine.
3. Katastarski operat za katastarsku opštinu, iz tačke 1 ovog rješenja, izrađen po Zakonu o premjeru i katastru zemljišta ("Službeni list SRCG," broj 37/74), prestaje da važi, a čuva se kod organa uprave nadležnog za poslove premjera i katastra nepokretnosti Opštine Andrijevića do 26. decembra 2019. godine, nakon čega će se kao dokumentacija trajne vrijednosti arhivirati u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti.
4. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 02-8637

Podgorica, 19. decembra 2018. godine

Direktor,
Dragan Kovačević, s.r.

1753.

Na osnovu člana 10 stav 3, a u vezi sa članom 13 Zakona o koncesijama („Službeni list CG”, broj 8/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2018. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KONCESIJE
CRNE GORE

1. Razrješava se NEBOJŠA KRSTAJIĆ dužnosti člana Komisije za koncesije Crne Gore, prije isteka mandata, na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07- 5896/3

Podgorica, 20. decembra 2018. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1754.

Na osnovu člana 10 st. 3 i 9 Zakona o koncesijama („Službeni list CG", broj 8/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANICE KOMISIJE ZA KONCESIJE CRNE GORE

1. Za članicu Komisije za koncesije Crne Gore, imenuje se ERNESA KARDOVIĆ, dipl.ecc, na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-5896/4

Podgorica, 20. decembra 2018. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1755.

Na osnovu člana 44 stav 1, a u vezi sa članom 22 stav 1 tačka 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG”, br. 49/08, 16/11 i 38/12) i člana 7 stav 4 Odluke o organizovanju Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore („Službeni list CG”, broj 16/12), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2018. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ČLANA SAVJETA JAVNE USTANOVE PRIRODNJAČKI MUZEJ
CRNE GORE

1. Razrješava se dužnosti člana Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore, prije isteka mandata, dr VUKIĆ PULEVIĆ, dipl. biolog, član CANU, zbog podnošenja ostavke.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-6031/3

Podgorica, 20. decembra 2018. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1756.

Na osnovu člana 44 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG”, br. 49/08, 16/11 i 38/12) i člana 7 stav 4 Odluke o organizovanju Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore („Službeni list CG”, broj 16/12), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2018. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ČLANICE SAVJETA JAVNE USTANOVE PRIRODNJAČKI MUZEJ
CRNE GORE

1. Za članicu Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore, imenuje se dr KATARINA LJUBISAVLJEVIĆ, doktor bioloških nauka.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-6031/4

Podgorica, 20. decembra 2018. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1757.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2018. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU V.D. GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA PRAĆENJE TURISTIČKIH TOKOVA I TURISTIČKOG PROMETA
U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Za v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, određuje se ARMEND MILLA, master biznis administracije, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-6018/3

Podgorica, 20. decembra 2018. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1758.

Na osnovu člana 7 stav 1 Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore („Službeni list CG”, br. 47/09, 30/12, 3/13, 26/13, 39/15, 19/17, 33/18, 39/18 i 62/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE CRNE GORE

SIMEUNU RAONIĆU, pomoćniku generalnog sekretara Vlade Crne Gore rukovodiocu Sektora za poslove protokola, prestaje mandat, zbog isteka mandata.

Broj: 07-6028/3

Podgorica, 20. decembra 2018. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1759.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2018. godine, donijela je

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU V.D. POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE CRNE GORE

Za v.d. pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore - rukovodioca Sektora za poslove protokola, određuje se SIMEUN RAONIĆ, dosadašnji pomoćnik generalnog sekretara Vlade, do postavljenja pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-6029/3

Podgorica, 20. decembra 2018. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.